



Datum 01.05.2013
Dokumenta 23.06.2013

Ministarstvo

zdravlja

Brčko

22.02.2013

Urad

22.02.2013

Urad

22.02.2013

MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRNE GORE

N/r Ministru

G-din Dragoslav Šeškić

PREDMET: Misljenje na Načrt Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina-Brskovo, Opština Mojkovac

Poštovani,

Iz dostavljenog dokumenta izdvajamo dio koji smatramo da je ključni i koji treba imati u vidu kod donosanja odluke o prihvatljivosti predprijetnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina-Brskovo, Opština Mojkovac :

-Detaljni prostorni plan se radi za prostor koji je prepoznat kao područje za potencijalnu eksploataciju olova i cinka. Izrada Detaljnog prostornog plana predstavlja planski osnov za dalji razvoj rudarske djelatnosti na prostoru potencijalnog područja za eksploataciju metaličnih sirovina na lokaciji Brskovo u opštini Mojkovac.

-Područje se dijelom nalazi u obuhvatu rezervata biosfere (M&B UNESCO) – Sливno područje rijeke Tare i u granicama PPPN NP Biogradska Gora. Planiranje i realizacija rudnika Brskovo predstavlja veliki zahtiv u prostoru, sa značajnim uticajima kako na promjenu prirodnih karakteristika, tako i na život i razvoj u području.

-Eksploataciono polje Rudnika olova i cinka "Brskovo" obuhvata pet ležišta ("Brskovo", "Igrišta", "Žuta prla", "Višnjica" i "Razvrše") nalazi se na sjeverozapadnim padinama Bjelasice oko 4km istočno od Mojkovca. Ova ležišta zahvataju površinu od oko 3km², a međusobno su udaljena od 0,5 do 2,5km.

-Vlada Crne Gore je 10.12.2010.god sklopila Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Br skovo“ kod Mojkovca sa "North Mining" d.o.o..

-Glavna svrha izrade Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo je da se obezbijedi jasna vizija za budući razvoj ovog prostora. Nakon saniranja površinskog kopa Brskovo i jalovišta rudnika, u slučaju eventualnog ponovnog aktiviranja proizvodnje obavezna je izrada odgovarajućih projekata koji će obezbijediti primjenu ekološki prihvatljive tehnologije i mjera zaštite životne sredine, što će se potvrditi i studijama procjena uticaja na životnu sredinu.

-Za potrebe realizacije rudarskih aktivnosti na području Brskova, kompanija Brskovo Mine od 2019. godine sprovedena su mjerenja parametara životne sredine:Izvještaj o analizi zemljišta, čvrstog materijala, vode i mjerenu buke – zimski ciklus i zemljišta-prolećni ciklus/ CETI Podgorica d.o.o. aprił 2020.godine i Izvještaj o ispitivanju hemijskih, fizičkih i agrohemijских svojstava zemljišta na lokaciji Brskovo, opština Mojkovac/ CETI d.o.o.Podgorica, novembur 2020 godine.

Nu osnovu izvršenih mjeranja a prema rezultatima analiza prosječnih godišnjih vrijednosti sadržaja olova, kadmijuma, nikla, antracena,nafalena, fluorantena i benzo(a)pirena, su skladu sa Pravilnika o načinu i rokovima za utvrđivanje statusa površinskih voda („Službeni list Crne Gore“ br. 25/19), moze se zaključiti sledeće:

* Rijeke Lepesnica (Lepenac), i Tara uzvodno od Rudnice i Bjelojevićke rijeke, kao i Tvrdi i Lojanički potok imaju dobar hemijski status.



Broj: _____
Poštovana/ka

Doprinos razvoju i održivom upravljanju
zemljišta u Srbiji
Zemljopisno upravljanje
Doprinos razvoju i održivom upravljanju
zemljišta u Srbiji

- Površinske vode mjerene na ostalim mjernim mjestima nemaju dobar status uslijed povišenih koncentracija olova, žive, kadmijuma i nikla u zavisnosti mjernog mjesto, zbog curenja podzemnih voda iz starih rudarskih tunela i kroz nekontrolisano odložen čvrsti otpad/jalovinu.

Premda rezultatima analiza mjereni parametri na svim lokacijama ne odgovaraju uslovima Pravilnika o dozvoljenim količinama propasnih i štetnih materija u zemljisu i metodama za njegovo ispitivanje („Sl. List OG“, br. 18/97) zbog povećanog sadržaja u odnosu na propisane vrijednosti, nekih od navedenih elemenata, kao što su olov, živa, arsen, fluor, bakri i cink u odnosu na propisane vrijednosti. Takođe uzorci uzeti sa poljoprivrednog zemljišta u Široj zoni Brskova ne odgovaraju uslovima iz Pravilnika povećanog sadržaja kadmijuma, olova, žive, arsena, fluora i cinka.

Planska razrada obuhvata tri scenarija (varijantna rješenja) i to:

Prvi scenario razmatra razvoj tog područja u skladu sa namjenama koje su u funkciji turizma, poljoprivrede i očuvanja biodiverziteta, arheoloških lokaliteta i spomenika kulture. Ovaj scenario ne razmatra otvaranje rudnika jer je u konfliktu sa sadržajima koji se definišu po namjenama.

Pozitivni aspekti ovog scenario-a su očuvanje prirodnih predjela, biodiverziteta, mogućnosti razvoja ruralnog i avanturističkog turizma, razvoja naučno-istraživačkih djelatnosti iz oblasti biologije, arheologije, šumarstva, poljoprivrede i dr., očuvanje životne sredine i ekosistema, podsticanje razvoja i unapređenja poljoprivrede, unapređenje šuma i šumskih staništa i dr.

Negativni aspekti su nedostatak ekspertske studije i analiza i utvrđivanja metodologije na osnovu kojih bi opština mogla da planira investiciona ulaganja za pokretanje i stvaranje održivih predušlova i uslova za održivi i ekonomski razvoj područja u smislu, opremanja prostora neophodnom suprotno infrastrukturom, u vršenju obulih istražnih radova na spomeničkim i arheološkim lokalitetima i zaštitu i konzervaciju istih, kao i njihove valorizacije, podrške lokalnoj zajednici i stanovništvu, podrške razvoja i unapređenja poljoprivrede, sanizacije i rekultivacije postojećih jalovišta i intervencija u zaštiti podzemnih voda u dijelu kontaminiranih vodnih tokova i starih rudničkih rukana, unapređenja šumskog fonda i stvaranja svih potrebnih uslova za turističku valorizaciju.

Drugi scenario razmatra razvoj uz otvaranje rudnika na lokalitetima Žuta pišta i Brskovo uz primjenu konvencionalne tehnologije za preradu, odlaganje i flotaciju jalovine. Pozitivni aspekti ovog scenario-a su stvaranje uslova za efikasno aktiviranje, eksploataciju i preradu rudnih rezervi iz ležišta u okviru istražnog prostora „Žuta pišta-Višnjica – Brskovo“ kao djelatnosti koja je od interesa za cjelokupni razvoj opštine Mojkovac, djeluje pozitivno na socio-ekonomsku komponentu u smislu investiranja u lokalnu zajednicu, koncesione naknade, zapošljavanja lokalnog stanovništva i razvoja samog područja.

Negativni aspekti su primjena konvencionalne tehnologije koja je sa stanovništa zaštite životne sredine problematična, eksploatacijom će doći do izmijene pejzaža, kao i degradiranja predjela u zoni planiranog razvoja rudarskih aktivnosti. Negativan uticaj na predio obuhvata smanjenje i degradaciju šumskog pokrivača, mijenjanje slike predjela, izmijene vodenih tokova, preseljenje dijela stanovništva sa lokaliteta, izmještanje arheoloških lokaliteta i groblja, zagadjenje vazduha, vodotoka, zauzimanje zemljišta itd. Ono što će trajno ostaviti negativan uticaj na predio, njegov karakter i sliku jeste odlagalište jalovine i zona slijeganja tla.



Prič. _____
Preduzete: _____

Dokument je ugovoren i potpisivan
na elektronički putem na ovom mjestu.
Dokument je ugovoren i potpisivan
na elektronički putem na ovom mjestu.

Treći scenario razmatra razvoj tog područja uz otvaranje rudnika, s tim da se primjenjuje nova tehnologija obrade mineralnih sirovina , aktiviraju se nalazišta Žuta Prla i Brskovo , takođe izmješta rijeka Rudnica u dijelu koji je podložan kontaminaciji ,pri čemu se vodi računa o održivom razvoju i smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu .

Pozitivni aspekti ovog scenarioja su stvaranje uslova za elikašno aktiviranje, eksploataciju i preradu rudnih rezervi iz ležišta u okviru istražnog prostora „Žuta prla-Višnjica – Brskovo“ kao djelatnosti koja je od interesa za cijelokupni razvoj opštine Mojkovac, djeluje pozitivno na socio-ekonomsku komponentu u smislu investiranja u lokalno zajednicu , koncesione naknade, započinjanja lokalnog stanovništva i razvoja sanjeg područja.

Negativni aspekti su uticaji na predio u smislu smanjenja i degradacije šumskog pokrivača, injenjanje slike predjela, izmjene vodenih tokova, preseljavanje dijela stanovništva sa lokaliteta , iznještanje arheoloških lokaliteta i groblja , zagađenje vazduha, vodotinca, zauzimanje zemljišta itd. Ono što će trajno ostaviti negativan uticaj na predio, njegov karakter i sliku jesu odlagalište jalovine i zona slijeganja tla, s tim da se primjenom nove tehnologije degradira manja površina u odnosu na konvencionalnu tehnologiju.Sva tri scenarioja su data u skladu sa programskim zadatkom kako bi se generisale metodološki sve opcije. Izgradnjom i rekultivacijom postrojenja i proizvodnih objekata na principima ekoloških standarda ostvario bi se opšti interes.

Za Detaljni prostorni plan će se raditi strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 80/05 i „Službeni list CG“, br. 59/11 i 52/16) čime će se dati scenarioji koji cijene što su pozitivni, a što negativni aspekti otvaranja rudnika. Strateška procjena definije preporuke i smjernice za unapređenje prostora i način na koji će se vršiti zaštita i rekultivacija degradirane sredine. Kao obaveznii dio uvrstiti mogući uticaj ponudenih scenarioja na izvore vodoisnabdjevanja.

S aspekta zdravlja, blagostanja i kvaliteta života stanovništva smatramo da je za dalje razvojne planove opštine Mojkovac najprihvatljiviji prvi scenario. Preporučujemo da Ministarstvo zdravlja da saglasnost i preporuku na prvi scenario, čime bi se focus stavio na zaštitu i rekultivaciju ranije degradirane sredine, sačuvati rezervat biosfere (M&B UNESCO) – Slivno područje rijeke Tare i nacionalni park Biogradska Gora, što drugi i treći scenario ne nude i ne obezbjeduju svojim sprovođenjem.

Pripremile:

dr Ivana Joksimović, specijalista higijene
Načelnica Odeljenja za životnu sredinu i zdravlje

MSc Mladenka Vujošević, specijalista z.z.s.

Saradnica za životnu sredinu

S poštovanjem,

DIREKTOR
dr Igor Gajić

Svetozar Milutinović